

Padiso


SEHLOPHA SA

1**SESOTHO**

PUO YA LAPENG

KOTARA YA 3






Padiso

SEHLOPHA SA 1 | KOTARA YA 3


SESOTHO

Dikahare

Kotara ya 3	1
Mookotaba: Diaparo tsa rona	2
Beke ya 1.....	4
Beke ya 2	5
Mookotaba: Bonkgono ba rona.....	6
Beke ya 3	8
Beke ya 4.....	9
Mookotaba: Re bapala kante	15
Beke ya 5	17
Beke ya 6	23
Mookotaba: Re a bua.....	29
Beke ya 7	31
Beke ya 8	37



KOTARA YA 3



Mookotaba: Diaparo tsa rona

Ntlatfatso ya puo:

Maele

Polelo e kgutshwane ya setso e fanang ka keletso. Hangata maele a kenyelletsa puo ya tshwantshetso jwaloka mokgabo-puo.

Ho aparela motho kobo

Ho hlompha.

Dipale:

Baki eo ke ya ka



Borikgwe bo ntshwanelang



Tlotlontswe

ho thothomela: O thothomela hobane o hatsetse kapa o tshohile haholo.

e boya: E bonojana ebile e le mofuthu.

ho hola: Ho ba moholo hoo ntho e itseng e sitwang ho o lekana.

masela: Masela le dikgareng tseo diaparo di entsweng ka tsona.

e tiile: Ha e bonolo kapa ha e kobehe: ho thata ho kena ka ho yona.


kgolwanyane: E bulehile mme ha e tiise mmele.

diaparo: Dintho tseo batho ba di aparang.


boholo: Kamoo ntho e leng kgolo kapa nyenyane ka teng.

tse bonolo: Diaparo tse utlwahalang di le bonojana ha monate letlalong la mmele wa hao.


Botsa ba lelapa la hao



Diaparo tse o di
ratang ka ho fetisisa
ke dife. O ne o di
apere neng?



Ha o ne o ka
tlameha ho apara
diaparo tsa mmala
o le mong feela
selemong, o ne o tla
kgetha mmala ofe?
Hobaneng?





Medumo

Fapanyetsanang ho boeletsa medumo ena:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

mo	no	ne	me
----	----	----	----

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

eme eno meno mono

Fapanyetsanang ho bala:

Nana o a ema.

Ona o a ema.

O ema mona.

Le Ana o ne a eme.

O ne a eme mono.

Ona o ema mona.

Ana o ne a eme mono.



Ho enkhouda

Kopollela bukeng ya hao:

Ema mona Ona.

Ema le Ana mona.



Medumo

Fapanyetsanang ho boeletsa medumo ena:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

mu	wa	yo	ya
----	----	----	----

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

eya yona wena yoyo

Fapanyetsanang ho bala:

O wele le yona.

Ulu ya ka ke ena.

E ne e wele.

E ne e wele le yoyo.

Yoyo e na e ulu.

Le wena o na le ulu.



Ho enkhouda

Kopollela bukeng ya hao:

Ulu ena ke ya ka le Yena.

Yoyo ena yona ke ya hao.



Mookotaba: Diaparo tsa rona



Medumo

Fapanyetsanang boeletsa medumo ena:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang tswaka medumo:

di	te	sa	to
----	----	----	----

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

disa sete tadi dieta

Fapanyetsanang ho bala:

Dineo o etela Dudu.

Dineo o dumedisa Dudu.

Dudu o a dumela.

O dumela a bososela.

Sello ke eo ba a feta.

O bonahala a tatile.



Ho enkhouda

Kopollela bukeng ya hao:

Dineo le Dudu ba a bua.

Sello o ne a tatile haholo.



Medumo

Fapanyetsanang ho boeletsa medumo ena:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

re	ho	fa	ri
----	----	----	----

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

rula hula file fula

Fapanyetsanang ho bala:

Refuwe o hula heke.

Rona re rata morara.

Rori o hana ka morara.

Malome o re file ona.

O re ke morara wa hae.

Empa le rona re o fuwe.



Ho enkhouda

Kopollela bukeng ya hao:

Rori o hula heke.

Ho se ho fifala.

**Ho dikhouda**

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

tola

rora

dula

haka

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Lerato o a sesa.

Fifi o sesa le yena.

Rori ha a sese.

O na le diso.

O re o ilo tola.

O re ilo tola hae.

**Ho enkhouda**

Kopollela dipolelo ka bukeng ya hao.

Qetela polelo e nngwe e nngwe ka lentswe le nepahetseng.

1. Fifi o ____ le Lerato.

2. Rori o na le ____.

3. O re o ilo ____ hae.

diso

tola

sesa




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

p p p p p p p p p



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

m	O	n	U
w	y	P	s



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

peo

pina

palo

pono



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Pere ya Pule ke eo.

E rata papadi.

E rata ho bapala le podi.

Pule o leka ho e pana.

Ke eo e baleha.

Pere ya Pule ke Mampuru.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

P P P P P P P

pepere Pule



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

mpa

mpe

mpone

pompo

pampiri

setempe



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Ke rekile dipampiri le ditempe.

Maobane ke wele ka mpa.


Mpa ya ka e ne e opa.

Mama o ile a mpepa.

O mpepile hobane ke ne ke lla.

Mpule o mpone.

O mpone ha ke wa ka mpa.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:

j

Kopollela bukeng ya hao:

j j j j j j j j j



Ho dikhouda

Fapanyetsanang bala medumo:

f	R	h	s
T	d	Y	w



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

jeme

jala

jewa

dijo



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Jomo o a jala.

O jala dijalo.

O jala dijalo pela tanka.

Ke tanka e tala ya Jojo.

Dipudi di ja dijalo.

Dijalo di dula di jewa ke dipudi.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

J J J J J J J

jele Jesa



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

jeke

jeme

jwale

jwalo

jwalane

majwe



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Jwala ha bo a loka.

Jwalane ke eo.

O raha majwe.

O kapa majwe.

O a kapa feela jwalo.


Jwale ke eo a se a bina.

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

p	m	j	w	o
e	s	i	a	n

m-o-s-i
m-a-j-w-e

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Pule o a ja le Papa.

Pule le Palesa ba a ja

Palesa le Pule ba eme mane.

Palesa o a ja.

O ja morara o motala.

Le Pule o ja lamunu.

Jwale ke bao ba atamela.

Ba atamela ba raha majwe.

**Kutlwisiso**

Mang?

Ke mang a jang?

1. Palesa o a ja.
2. Pule o a ja.

Mookotaba: Bo-nkgono ba rona

Ntlafatso ya puo:

Thothokiso

Sengolwa se sebedisang mantswe a kgethilweng ka hlooko ho fetisa menahano, maikutlo, kapa ditshwantsho. Hangata dithothokiso di sebedisa morethetho, phetapheto le puo e hlalosang.

Nkgono Makalane. A wela ka pitseng. A kangwa ke tapole. Katse ya mmona. A ikutlwa a swabile. A tswa, a tswa, a ketoha! A tswa, a tswa a ketoha!

Thothokiso e nang le morethetho o natefelang bana. Le motlae o feteleditsweng. (ho wela ka pitseng) E ruta bana ka kotsi ya ho ba meharo, jwaloka ho ja ka potlako kapa ho kwenya dijo o sa di hlafunisisa.

Dipale:

Pale ya nkgono wa ka



Sopho ya nkgono ya majwe




Tlotlontswe

letsopa:	Mofuta wa mobu o bonolo o ka boptjwang ho etsa dipitsa kapa dintho tse ding.
bopilwe:	Bopile ntho e itseng ho ba sebopehong se itseng.
sengehile:	Sentswe hampe hoo ho sa kgoneheng hore e sebediswe hantle hape.
komello:	Nako e telele eo ho nang pula ha nyenyane kapa e sa ne ho hang.
setswakwa:	Enngwe ya disebediswa tse tshelwang ho pheha dijo tse monate.
mokete wa dijo:	Dijo tse ngata, tse kgethehileng tse arolelwanang ke batho ba bangata.
nkgono:	Mme wa ntate kapa wa mme wa hao.
leloko:	Motho ya amanang le ba lelapa leno.

Tlotlontswe


moetlo: Ntho eo batho ba e etsang kgafetsa nako e telele.

Botsa ba lelapa la hao



Ke mofuta ofe wa
dintho tseo o di
entseng le nkgono
wa hao ha o ne o le
dilemong tsa ka?

Bonkgono ba ka ba
ne ba le jwang ha
ba ne ba sa le tlase
dilemong?





Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

q q q q q q q q q



Ho dikhouda

Fapanyetsanang bala medumo:

d	t	L	A
w	o	M	u



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

qala

qoqa

leqa

qoqela



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Moqeti o teng.

Ke qoqa le yena.

Ke qala ho qoqa le yena.

Re qoqa ka qibi.

Qibi e qetile ho ja.

E ne e ja leqa la nama.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Q Q Q Q Q Q Q

qoqisa Qabana



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

nqala

nqoqela

nqoqisa

nqetela

nqadile

nqala



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Qoli o nqala pele.

Maobane ke qabane le Qoli.

O nqadile pele.

O nqadile ke qoqa le Makalo.

Makalo o ne a nqoqela ka qibi.

Qoli o dula a nqala.

Ha ke rate ha re qabana.



Mookotaba: **Bo-nkgono ba rona**



Medumo

Fpanyetsanang sa ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

g g g g g g g g g



Ho dikhouda

Fpanyetsanang bala medumo:

j	p	F	o
h	R	u	W



Ho dikhouda

Fpanyetsanang ho bala mantswe:

galase

gafa

gauta

ege



Bokgeleke

Fpanyetsanang ho bala:

Gomolemo o ile kae?

O ile hole le malome.

Malome o lo lata mohope.

O lata mohope wa gauta.

Mohope wa gauta o boima.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

G G G G G G G

hola Hapile



Ho dikhouda

Fapanyetsanang sa ho bala mantswe:

hwama

hweba

sehwete

dihwete

hwamisa

mohwebi



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Sehwete sa Hapile.

Mohale ke mohwebi.

O hweba ka dihwete.

Dihwete di monate.

Hapile o rata dihwete.


Ha a rate ha sehwete se hwama.

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

f-a-n-a
q-o-q-a

q	n	h	w	t
f	a	m	o	e

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Ke qoqela Manana ka gauta.

Gauta ya malome

Malome o na gauta.

O na le gauta ka digeramo.

O ilo lata gauta ya hae.

Empa o lokela ho gafela koloi.

A ka se late gauta ya hae a so gafele koloi.

**Kutlwisiso**

Eng?

Malome o na le eng?

1. Malome o na le gauta.
2. O na le gauta ka digeramo.




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

kg kg kg kg kg



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

m	P	f	o
N	u	D	t



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

kgala

kgofu

sekgo

kgokgo



Bokgeleke

Fapanyetsanang sa ho bala:

Kgalalelo o kgalemela Kganello.

Kganello o a kgala.

O kgadile ha a bona dijo.

Kgalalelo o a mo kgarumela.

O ile a mo kgarumela a kgumame.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Kg Kg Kg Kg Kg
kgomo Kgasake



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

kgwebo

kgwasa

kgwesa

lekgwaba

kgwedi

kgwao



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Ke nahana ke na le kgwao.

Bona lekgwaba lane.

Le kgwasa tadi.

Tadi e a bonahala.

E hula kgwele.

E hula kgwele e kgubedu.

Lekgwaba le batla ho e kgwaela.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

ph ph ph ph ph ph



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

g	N	q	J
o	f	ph	M



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

phola	phula
phaphama	phekola



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Kajeno ho phodile.

Phaposi e phodile.

Ke phaposi ya rona.

Pheko le Phetola ba kgalehile.

Ke ba ba phaphama.

Ba phaphama ha ke re phepheng ke eo.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Ph Ph Ph Ph Ph Ph
phomola Phetola



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

mpho

mphile

mphoqa

mphe

mpholosa

mphumana



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Mpho o mphile mpho.

Ke kgwedi ya Mphalane.

Mpho le Mphielo ke bao.

Ba eta ka Mphalane.

Ba mpha dimpho.

Mpho o mphile mpho e ntle.


Mphielo ena o mphoqile.

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

kg	w	ph	m	o
l	e	a	d	b

kg-w-e-l-e
ph-o-l-o

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Ke kgwedi ya Mphalane.

Kgwedi ya Mphalane

Kgosi le Kgwele ba a bapala.

Ba bona kgwedi hodimo.

Kgwedi e a bonesa.

Kgwedi e kgolo.

**Kutlwisiso**

Eng?

Kgosi le Kgwele ba bona eng?

1. Kgosi le Kgwele ba bona kgwedi.
2. Kgosi le Kgwele ba bona kgwedi e kgolo.

Mookotaba: Re bapalla ka ntle

Ntlatfatso ya puo:

Thothokiso

Sengolwa se sebedisang mantswe a kgethilweng ka hlooko ho fetisa menahano, maikutlo, kapa ditshwantsho. Hangata dithothokiso di sebedisa morethetho, phetapheto le puo e hlaosang.

Mankokosane, pula e a na! Re bapalla kae? Kantle! Mankokosane, pula e nele. Re bapalletse kae? Kantle! Mankokosane, pula e tlo na! Re tlo bapalla kae? Kantle!

Ke enngwe ya dithothokiso tsa papadi eo bana ba e bapalang, ha pula e na. Maamong ana ba bapalla ka ntle. Bana ba bina pina ena ba ntse ba tlolatlola kantle puleng. Ba ithuta hore mosebetsi o lokela ho tswela pele le ha pula e na. E fetotswe ho ruta bana makgathe.

Dipale:

**Ha re bapaleng
Bhati**



**Ho hasana ka metsi
letsatsing la pele la
sehla sa Selemo**



Tlotlontswe

ho ketola: Ho wa kapa ho dihelwa fatshe.

ho thibela: Ho thiba ka ho tshwra ka matsoho, ho thiba, kapa ho lahlela bolo hore sehlopha se kgahlanong se se kgone ho hlaba ntsha.

ho se utlwisisane: Ha batho ba nahana dintho tse fapaneng hobane ba sa utlwisisana hantle.

sehla: Karolo ya selemo, jwalo ka Hlabula, Hwetla, Mariha kapa Selemo.

sehlaha: Lehae leo nonyana e le ahang bakeng sa mahe le madyana a yona.

kolobile: Ho koloba haholo hoo o bileng o rotha metsi.


Tlotlontswe

mphato: Motho eo le leng sehlopheng se le seng le yena.

hopotsa: Ho thusa motho ho hopola ntho e itseng.


motlae: Papadi ya ho qhekenyetsa motho e mong bakeng sa monyaka.

Botsa ba lelapa la hao



Ke dipapadi dife tseo o neng o rata ho di bapala ha o ne o sa le monyenyanane?

Na o kile wa tswa kotsi ha o ne o bapala kantle? Na o ka mpoella ka yona?






Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

qh qh qh qh qh qh



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

ph	n	a	Kg
m	f	H	O



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

qhala

qhoba

qhelela

qhoba



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Pule o na le diqha.

Diqha di qhalakane.

Di qhalane a leka ho qhaneha pere.

Pere e ne e qhomaqhoma.

E ne e qhomela mona le mane.

E ne e qhomela hodimo.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Qh Qh Qh Qh Qh
qhomisa Qhibidiha



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

nqhalla

nqhomela

nqhaqhela

nqhaqhela

nqhomisa

nqhoba



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

O ile a nqhomela

O ne a nqhanehela pere.

Yaba e a nqhomela.

Hoo ho ile ha nqhomisa.

Ke ile ka mo kopa a nqhalle makala.

O ile a nqhalla ona.



Mookotaba: Re bapalla ka ntle



Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

sh sh sh sh sh sh



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

kg	Ph	qh	N
q	j	A	p



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

sheba

shoba

leshala

seshabo



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Sheshe ke moshemane.

Sheshe o a shebahala.

O rata ho sheba banana.

Banana le bona ba rata ho mo sheba.

Ke bone Mashadi a mo shebisisa.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:



+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Sh Sh Sh Sh Sh
shashara Sheshe



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

shwa

shwele

shwalane

shweshwe

seshweshwe

dishweshwe



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Bona noha ena e shwele.

Mosilo ke eo.

Ke wa Moshweshwe.

O apere seshweshwe.

O na le dishweshwe.

O apere sa shweshwe.


Shweshwe ke palesa.

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

n	qh	sh	w	b
o	l	u	e	a

qh-a-l-a
sh-e-b-a

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Sheba o a qhala!

Shale o a shebasheba

Shale ke yane mane.

Ebe o shebile eng.

Ke nahana o shebile noha.

Noha e shwele.

O na le Mashadi.

Mashadi o apere seshweshwe.

**Kutlwisiso**

Eng?

Shale o shebile eng?

1. Shale o shebile noha.
2. Shale o shebile noha e shwele.




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

th th th th th th



Ho dikhouda

Fapanyetsanang bala medumo:

d	sh	T	kg
P	u	w	R



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

thaba

thola

thothobolo

thetheha



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Thatano o thabile.

Ba etsa thothokiso.

Ke thothokiso ya ho bala.

Kamora moo ba phutha dithupa.

Ba phutha dithupa tse thata.

Ba etsa qubu ka dithupa.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Th Th Th Th Th

thothomela
Thabiso



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

nthula

nthata

nthoma

nthohaka

nthekela

nthusa



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Nthabi o nthekelela ntho ena.


Mme o ile a nthoma habo Nthako.

Nthako o ile a nthula.

Kamora moo a nthohaka.

Ke ne ke nahana hore o a nthata.

Ke ithutile hore ha a nthabele.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

ng ng ng ng ng



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

n	th	G	m
a	ph	F	q



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

ngaka

ngola

ngala

ngatana



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Lefa o manganga.

O ngangisa mme ngakeng.

O ngangisana le ngaka.

Ngaka o ngola lengolo.

Lefa o a ngala.

O ngala Ngaka a bua le yena.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:



+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Ng Ng Ng Ng Ng
nganga Ngaka



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

ngwana

ngwanana

ngwanaka

ngwapa

ngwapile

ngwaparela



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Ke ngwana wa ngwanana.

Ngwana eo ke ngwanana.

Ke ngwana wa ngaka.

O ngwapile ngwanaka.

O mo ngwapile ka manala.


O ne a ingwaparela ka yena.

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

n	th	ng	w	r
m	a	p	o	e

ng-w-a-p-a
n-th-o-m-a

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Ngaka o ngola lengolo la ngwana.

Thuso ya Nthabi

Nthabi ke ngwana wa ngaka.

Maobane o ne a nthusa.

O ne a nthusa ho ngola.

O ne a nthusa a thabile.

Ke ngwanana ya thabileng.

O na le lethabo.

**Kutlwisiso**

Jwang?

Nthabiseng o jwang?

1. Ke ngwanana a thabileng.
2. Ke ngwanana a nang le lethabo.

Mookotaba: Re ya ipuella

Ntlafatso ya puo:

Maele

Polelo e kgutshwane ya setso e fanang ka keletso. Hangata maele a kenyelletsa puo ya tshwantshetso jwaloka mokgabo-puo.

Ngwana ya sa lleng, o shwela tharing

Ha o sa bue, o sa kope thuso, o ipelaetse, o sa bue ka ditlhoko kapa mathata a hao. O keke wa fumana thuso hobane ha ho motho ya tsebang o a e hloka.

Dipale:

**Lebitso laka ke
Mphoentle**



**Sekipa se setjha sa
Bohlale**



Tlotlontswe

**papetlana ya
lebitso:**

Leibole e ngotsweng lebitso la motho.

**nketswe
sebaka:**

Ho tlosa ntho e itseng ebe o beha enngwe bakeng sa yona.

kgathatsehile:

Ho ikutlwa o tshwenyehile kapa o nahana hore ntho e itseng e ke ke ya tsamaya hantle.

tsota:

Ho boha ntho e itseng hobane o e ratile haholo.

tumellano:

Tharollo pakeng tsa batho ba babedi ba itellang ho etsa se itseng.

hlahisa:

Ho fana ka mohopolo wa hore motho e mong a ka etsa eng.

ho ipuella:

Ho bolella motho e mong kamoo o nahanang, o ikutlwang kapa seo o se hlokanang.

sebetse:


Ho ikemisetsa ba ho etsa ntho e itseng le ha o ikutlwa o tshaba.

Tlotlontswe

**motho ya
moholo ya
tshepahalang:**


Motho e moholo ya thusang hore bana ba dule ba bolokehile.

Botsa ba lelapa la hao



Ha ho ka etsahala ke se dumellane le wena, nka kgona ho bua le wena ka yona?

Ha ke na le ho itseng ho bohlokwa hoo ke batlang ho o bolella hona, nka o bolella jwang?





Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

aa aa aa aa aa



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

ng	A	th	q
sh	W	ph	e



Ho dikhouda

Fanang sebaka sa ho bala mantswe:

maano

baahi

baahisane

maadimo



Bokgeleke

Fapanyetsanang sa ho bala:

Baahi ba na le maano.

Ke maano a molemo.

Ke maano a mangata.

Ba bua le baahisane ba bona.

Ba bua le baahisane ka maano ao.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Aa Aa Aa Aa Aa
kokona Kele



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

kwana

kwena

kwala

kweneha

kwatile

kwekwe



Bokgeleke

Fanang sebaka sa ho bala:

Kwena e ile kwana.

Kele o kwatile.

O ile a kwenehela Kwekwe.

Kwekwe o ile a mo kwatisa.

O jele kwepere ya hae.

O ne ile a e kwahela.

Sekwahelo ha se a ka sa thusa.



Mookotaba: Re ya ipuella




Medumo

Fapanyetsanang ho bala modumo:



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

ee ee ee ee ee ee



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala medumo:

aa	k	ng	Sh
t	Y	n	h



Ho dikhouda

Fanang sebaka sa ho bala mantswe:

leeto

leeba

seeta

pheelo



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Re ne re le leetong.

E ne e le leeto ka bese.

Leeba le ile la fofela ka beseng.

La dula seeteng sa Pheelo.

Pheelo o ile a qhoma.

Leeba le ile la fofela kwana.



Medumo

Fapanyetsanang ho kopanya medumo ena:




+



Ho enkhouda

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

Ee Ee Ee Ee Ee Ee
leeto Pheelo



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho bala mantswe:

nta

ntatisa

nteleka

ntoma

ntumedisa

ntatela



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Ntai o ile a nteteka.

Bana bane ba bua ka ntataka.

Ntatemoholo o bua le bona.

O ile a ntebela ha ke atamela.

Ebe ba reng ka ntate?


Ba se ke ba nteka!

**Ho enkhouda**

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

m-aa-n-o
k-w-e-n-a

aa	k	w	ee	n
t	a	m	o	e

**Bokgeleke**

Fapanyetsanang ho bala:

Ntate le Ntatemoholo ba a ntefisa.

Nna le Ntate

Nna le Ntate re nka leeto.

Re etela ntatemoholo.

Ntate o tatile haholo.

O a ntatisa.

Ntai o ile a kena.

Ntate o ile leleka Ntai.

**Kutlwisiso**

Eng?

Ntae o ile a etsa eng?

1. Ntate o ile a ntatisa
2. Ntate o ile a leleka Ntai.

**Medumo**

Fapanyetsanang ho boeletsa mantswe:

**Ho dikhouda**

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

mp

jw

nq

Fanang sebaka sa ho boeletsa mantswe:

mpuisa

jwale

nqadile

Fapanyetsanang ho bala:

Pule le Mpai ba nqadile pele.

Ke ne ke ja dijo tsa ka.

Ke qoqa le Mpai.

Re ne re dutse jwang.

Mpai o ile a nqala.

Pule yena o nqadile maobane.

Jwale o se a batla ho mpuisa.

**Ho enkhouda**

Tsekolla ditlhaku ho etsa mantswe:
Ngola mantswe bukeng ya hao.

laqa

pipo

meje



Medumo

Fapanyetsanang ho
boeletsa mantswe:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

hw

kgw

mph

Fapanyetsanang ho
boeletsa mantswe:

hwasha

kgwatha

mphahamisa

Fapanyetsanang ho bala:

Mpho o a mphahamisa

Ke ile ka lata galase.

Ka kga senomaphodi ka yona.

Seno seo se ne se phodile.

Mphielo o ile a kena.

A mpha mpho ya sefaha sa gauta.




Ho enkhouda

Tsekolla ditlhaku ho etsa mantswe:
Ngola mantswe bukeng ya hao.

lasega

bakga

diphole



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo

**Medumo**

Fapanyetsanang ho boeletsa medumo ena:

**Ho dikhouda**

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

nqh

shw

nth

Fapanyetsanang ho boeletsa mantswe:

nqhomela

shwele

nthabisa

Fapanyetsanang ho bala:

Ba leka ho nthabisa.

Ke ne ke sa qhala metsi.

Ntate o ile a nqhalla ona.

O ile a nthoma bosiu.

Ke ne ke thothomela ke serame.

E ne e se e le shwalane.

**Ho enkhouda**

Tsekolla ditlhaku ho etsa mantswe:
Ngola mantswe bukeng ya hao.

maqho

bashe

bethile



Medumo

Fapanyetsanang ho boeletsa mantswe:



Ho dikhouda

Fapanyetsanang ho tswaka medumo:

ngw

kw

nt

Fapanyetsanang ho boeletsa mantswe:

ngwanana

kwena

ntatemoholo

Fapanyetsanang ho bala:

Ke ngwanana wa ntatemoholo

Monghadi Leeto o na le maano.

Maano a hae a mangata.

O kile a nka leeto le ngwana wa hae.

A mo ruta molemo wa ho loha maano.

Ke bao ba lebile kwano.

Ntate le ngwana wa hae wa ngwanana.



Ho enkhouda

Tsekolla ditlhaku ho etsa mantswe:
Ngola mantswe bukeng ya hao.

lango

tolee

nomaa



Fapanyetsanang ho bala mantswe:

pepere	phophoma	thunthung	manganga
--------	----------	-----------	----------

ntatisa	shobashoba	mpuisa	ngwanana
---------	------------	--------	----------

leetong	nthobela	qhala	kgaka
---------	----------	-------	-------



Bokgeleke

Fapanyetsanang ho bala:

Jwale

Thatano o ja mathungthung.

Mathungthung ao a na le pepere.

O ile a ntima mathungthung.

Ke ngwanana ya timanang.

Jwale ke eo o a bokolla.

Mathungthung a hae qhalane.

O ile a nkwenehela.

A re a qhalane ka baka la ka.

A re ke ne ke kgadile.

Nthati o ile a nthusetsa.

O ile a mo kgarumela.


**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026





NHLRP | National Home Language Reading Programme “